



LA BELUGA

Bulletin du Club Occitan de Noisy Le Grand - Marne La Vallée

Association n°W932003580 régie par la loi de 1901 - Siret n°79037061300016
30, Rue du Clos - 93 160 Noisy-Le-Grand - Tel : **06 75 80 56 17** cluboc.noisy@gmail.com
Directeur de la publication et rédaction : Patrice ROQUES
Mise en page : Evelyne Lagriffoul

Estiu de 2021

Bulletin N° 108

Editorial

Lo plafon de veire

L'editorial precedent èra un bram de victòria aprèp l'adopcion triomfala de la lei Molac, contra lo vejaire del ministre de l'Educacion Nacionala. Aqueste èra intervengut personalament a l'Assemblada Nacionala e al Senat contra la lei, de badas urosament. Mas lo President de la Republica deviá promulgar la lei dins lo delai legal de quinze jorns. O faguèt pas a temps.

Daissèt atal léser a J.M. Blanquer d'impulsar una sasina in extremis del Conselh Constitucional, depausada per sa lòctenenta Aurore Bergé, deputada de las Ivelinas. Lo còp de pè de l'ase : la venjança se manja freja...

Resumit del psicodrama parlamentari que seguiguèt : la sasina èra mai que contestabla, quatre deputats ayant demandat d'esser tirats de la lista dels signataris. Tròp tard... En mai d'aquò lo tèxt de la sasina venguèt del quite gabinet ministerial de J.M. Blanquer, al mesprètz de la separacion dels poders en democracia.

Seguida coneугda : rebutant la demanda iniciala que tractava del finançament de l'ensenhamant de las lengas "regionalas", lo Conselh s'auto-sasiguèt per dos autres articles, censurats al nom de l'article 2 de la Lei Fondamentala : lo francés deu demorar la lenga unica de la Republica. Particularament se tròba amenaçada la practica escolara de l'immersion lingüistica dins l'ensenhamant public, pr'aquò condicion necessària pel reviscòl de las lengas "regionalas" ara que la transmission familiala es atudada.

Vocabulari : un bram = un cri - lo vejaire = l'avis de badas = en vain - faguèt = il fit - lo léser = la possiblité (ici) - un lòctenent = un lieutenant - l'ase = l'àne venguèt = vint - lo quite = lui-même - lo mesprètz = le mépris - la seguida = la suite - rebutar = refuser se sasiguèt = se saisit - pr'aquò = cependant lo reviscòl = le renouveau - ara = maintenant atudar = éteindre - s'embroncar = se heurter escanar = étrangler - cal = il faut - convéncer = convaincre - tant mai que = d'autant plus que tant ... coma = autant ... que

Encara un còp nos embroncam al plafon de veire constitucional. Los enemics de las *Lengas de França* pòdon comptar sul Conselh Constitucional per las escanar gràcies a l'article 2. Sens modificacion d'aqueste article injustificable, la reconeissença de la diversitat lingüistica e culturala de França demorarà impossibla. *Seguida p.4*

Patrici Roques (*dialècte occitan lengadocien*)

AGENDA del Club occitan

Forum de las associacions de Noisy-le-Grand

Segon la tradicion de la *Dintrada*, se farà lo dissabte 4 de setembre **davant l'Espaci Michel Simon** (Centre de la ciutat, avenida Aristide Briand, fàcia a l'Ostal Comun) de 10h a 18h.

Lo Club occitan çai tendrà un taulièr jos tenda, coma d'abituda : nos i poiràn rencontrer lo monde interessats per la lenga e la cultura occitanas, dins lo respecte de las mesuras sanitàrias en vigor. Los corses de lenga e cant bi-mesadièrs se tornaran far dins la segonda quinzenada de setembre.

Vocabulari : la dintrada = la rentrée - dissabte = samedi çai = y - un taulièr = un stand - una tenda = une tente bi -mesadièr = bi-mensuel - la quinzenada = la quinzaine

Somari : p.1 : Editorial *seguida en p.4*

p.2 ; 4 ; 6 : poèmes de Gui Matieu

p.2-3 : Monica Bellegarde : *Lo cerièr*

p.4-5-6 : Joan Massip : *Las capnegras*

p.7 : Antologia permanenta : Marcela Delpastre

p.8 : Del costat de las associacions amigas

Quauques cors dins la Talvera parisenga - Bulletin d'adesion al Club Occitan - Ajudatz las librariás occitanas

p.9 : Universitat occitana de Nimes 10-13 de julhet

Universitat occitana de La Guépia 12-19 de julhet

Estivada a Rodés del 22 al 24 de julhet

Rencontres occitans en Provença 26 de julhet al 2 d'agost

Escola Occitana d'Estiu de Vilanuèva d'Òlt 15-21 d'agost

p.10 : Publicitat
